

Sesotho

Mohato

4

Mookodi wa Lerato



Molteno staff



Mookodi wa Lerato

Sesotho

Mohato: 4

ISBN: 978-1-77981-289-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Molteno staff

Mofetoledi: Nthuseng Tsoeu

Motshwantshisi: Marleen Visser

Moralo le sebopoho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Mookodi wa Lerato




Molteno staff

Pula ya na, ya na, ya na, e sa emise.

Lerato a tlameha ho dula ka ntlong letsatsi lohle. O ne a sa kgone ho tswela ka ntle ho ya bapala.

“Na ebe pula e tla sa?” Lerato o a ipotsa.



Letsatsi le latelang ya na hape.

Ho ne ho tletse diqanthana hohle ka seratswaneng sa meroho.


Pula ya sa, maru a apoha, letsatsi la hlaha.

Lerato a bona mookodi hodimo! O ne o le motle haholo.



Lerato a rwala dikgotlopo dibutsi tsa hae, a tswa ho ya bapala. A qhomela qanathaneng. Metsi a hasana kganyeng ya letsatsi letsatsing.

Ka mane ka qanathaneng, le teng ho ne ho na le mookodi. O ne o le motle haholo.



Bosiung boo, mmae a tshela makweba ka
bateng ya hae ya ho hlapa.

Lerato a tshwara makweba, a a
phahamisetsa kganyeng.

Ka hara makweba ho ne ho na le mookodi! O
ne o le motle haholo.




Ka letsatsi le latelang, letsatsi le ne le boetse le hlahile, ho tjhesa.

Lerato le mme wa hae ba ya lebopong la lewatle.


Lerato a thonaka dikgetla lehlabatheng.
Kgetla e nngwe e ne e na le mookodi ka hare!

O ne o le motle haholo.



Lerato a inama ho thonaka kgetla. Empa leqhubu la hohola kgetla, ya ikela.


“Ke batla mookodi oo e leng wa ka,” Lerato a nahana.



Ha Lerato a fihla hae, a ntsha diferefe tsa hae.

A nka pampiri e kgolo.

A taka mookodi ka mebala ya oona e supileng, le ka tlhahlamano ya yona e nepahetseng, e qetellang ka o *indigo* le o perese.



Lerato a maneha setshwantsho sa mookodi wa hae leboteng.

Jwale Lerato o na le mookodi oo e leng wa hae.

O motle haholo!





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusa
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyga
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

